1. Uvod

- Ovo poglavlje sadrži sljedeće instrukcije:
 - Uputstva za povezivanje RX1250 kontrolera preko Bluetooth veze sa SmartAntenom (AX1230(GG)) i mobilnim telefonom
 - o Podešavanja RX1250 kontrolera povezivanja potrebna za rad u FBIHPOS mreži

2. Podešavanje konekcije na Internet preko Bluetooth mobilnog telefona

 Osnovni Meni> 5 Konfig > 4 Interfejsi Označite Internet interfejs EDIT (F3) 	13 54 6-0 1 1 1 Interfejsi 10 10 10 1 1 Interfejsi Port Uredat Real-Time - - ASCII Ulaz - - NHEA Izlaz - - Nedost Tač - - SmartAntena BT 1 ASCII Udalje - -
 4. Podesite sljedeće: Internet: Da Port: Bluetooth 2 Id Adresa: Dinamički Korisnik: Password: 5. UREĐ (F5) za izbor tipa uređaja za povezivanja 	OK EDIT 13.55 4.6.0 13.55 11 R-0 NonFIG 11 R-0 Internet Interfejs Port Bluetooth 2 Uredaj <8luetooth 2> ID Adress Dinamički Podest IP 182 Korisnik telenor (dalje)
 Označite u listi tip mobilnog telefona koji ćete koristiti OK (F1) Sledi povratak u prethodni ekran 	Image: Second
8. TRAŽI (F4) za traženje bluetooth telefona	13 56 4 6.0 KONFIG 10 R.0 Internet 11 15 Internet Date Port Bluetooth 2 1 Uredaj Nokia Phone ID Adrese IP Adresa Dinamički 1 Korisnik telenor a D

 9. Izaberite sa spiska pronađenih Bluetooth telefona onaj odgovarajući 10. OK (F1) Slijedi povratak u prethodni ekran 	13:58 KONFIG 10 8:0 1 1 1 1 Trazenje Bluetooth uredaja X Noziv ID Adresa SIEPIN 1e37c27156 Marko N95 1e3a28Eced
	0K v 3
11. OK(F1) Slijedi povratak u prethodni ekran	13.56 10 8.0 1 1 1 KONFIG 10 8.0 1 1 1 Internet 0.0 Internet 0.0 Port Bluetooth 2 Uredaj Nokia Phone ID Adrese 103a288ced IP Adresa Dinamički Vodesi IP A 10 Kerisnik telenor - 0K V TRAZI URED
 Pojaviće se prozor za bluetooth autentifikaciju telefona. U prozor koji se pojavljuje upisati kod za uparivanje telefona i Kontrolera "0000" Klik na dugme OK u prozoru za autentifikaciju Na telefonu uradite isto tj. Unesite kod "0000" 	Authentik ation Request Authentik ation Request Olisla200ced Image: State of the state of
 Nakon uspostavljnja veze sa telefonom u liniji za ikonice će se pojaviti oznaka za broj Bluetooth porta u ovom slučaju "2" Telefon će automatski pokušati da izađe na Internet ali može da se desi da APN parameter nije unijet pa će se na ekranu pojaviti odovarajuća poruka KTRL (F4) 	13 57 4.0×0 13 57 4.0×0 konfig 10 n×0 Interfejsi X SmartAntena BT 1 Internot BT 2 Nokia Phons ASCII Udalje BT 2 APN nije unet GK V EDIT

17. Ur 18. Ok	esite odgovarajućii APN ((F1)	13.57 KONFIG	6-0 10 R-0	
Ovisno o BHTeleo	od paketa i telekom provajdera APN je: com: active.bhmobile.ba; minternet.bhmobile.ba	GPRS/Inter Uređaj	net Konekcije : Nokia	Nokia N95
Eronet: data3.e	gprs1.eronet.ba; data1.eronet.ba; data2.eronet.ba; ronet.ba; data4.eronet.ba	APN (dalje)	:	internet
mtel: 3 g	;1; 3g2; 3g3; 3g4	BT 2. APN n1 OK √	ije unet KODVI	a 0
19. Sa	čekajte kraći period i ako je sve u redu vaš kontoler bi		01	
20. Inc	likatori uspešnog povezivanja na Internet su: a. Ikonica "@" i	13 59 KONF	16 10 R (에 개 1 1 2 3
21. Ok Na "R	b. Poruka "Povezan na Internet" ((F1) za povratak u Osnovni meni ili stavak konfigurisanja nekog drugog interfejsa npr eal-Time" interfejsa.	Interfe Real-T ASCII NHEA I Ekspor Nedost	ime - Ulaz - zlaz 1- t Posl- Tač -	Uređi
		SmartA Intern Ascii Povezar Ok	Intena BT 1 et BT 2 Udalje- n na Internet Evil	ATX123 Nokia Phor KTRL

5.	r oucouvanje konekcije na enoo nineza perma	
1. 0 2. 0 3. E	Isnovni Meni> 5 Konfig > 4 Interfejsi Iznačite "Real-Time" interfejs DIT (F3)	14.00 Geo HE KONFIG KONFIG 10 ReO HE KONFIG Interfejsi Port Uredal Real-Time - ASCII Ulaz - NHEA Izlaz 1 - Eksport Posl - Nedost Tač - SmartAntena BT 1 ATX1230 Internet BT 2 Nokia Phone ASCII Udalje OK V EDIT
4. P	odesite parametre kao na slici	
5. R u	OVER(F2) za podešavanje dodatnih parametara za rad GNSS mreži	KONFIG 10 R+0.00 12 13 Rent Time Mod Rover X R-Time Mod Rover X R-Time Mod Rover X Port RtCH v3.1 X Port Net 1 Internet ID Adrese Nepoznat X Ref Senzor Nepoznat AOVNULLANTENMA OK V ROVER TRAZI URED
6. Z	a parametar "Prihvati Ref.:" izabrati opciju " Bilo koja	14:01 4.6.0 12 . 2
prin 7. O 0 p 8. Iz	nlj " Iznačite polje "Ref mreža" pa pritisnite ENTER Ivaj parametar definiše tip korekcija koje će vaš rover rimati sa Mreže. zaberite opciju " MAX " pa pritisnite ENTER	KONFIG 10 R+0 @ 12 II Dodatne Opcije Rovera XI Opšte NTRIP[CrdSis] Prihvati Ref.: Bilo koja primlj IO Ref Sta
		Rof mreža Šalji kor. ID: Najbliža Korism. ID 1 Korism. ID 2 VRS * a
9. G	GA (F4)	14.01 6.0 12 12 KONFIG 10 8.0 12 12 Dodatne Opcije Rovera X Opšte NTRIP OrdSis Prihvati Ref.: Bilo koja primlj ID Ref Sta 0 Ref mreža 10 Korisa 10 Korisa 10 Norisa 10

3. Podešavanje konekcije na GNSS Mrežu permanetnih Stanica

 10. Za "GGA Pozicija" izaberite "Automatski" to znači da će vaš rover prilikom konekcije na mrežu i tokom rada automatski slati svoj položaj mrežnom serveru. To je neophodno da bi mreža mogla da vam pošalje korekcije. Ukoliko ne pošaljete svoj položaj mreži ona vam neće slati korekcije i nećete moći da dobijete centimetarsku tačnost položaja. 11. OK (F1) 	GGA Pozicija : Automatskid
12. OK (F1) Sledi povratak u spisak Interfejsa	OK V III OX KONFIG Real - Time Hod R-Time Hod R-Time Hod R-Time Hod R-Time Hod R-Time Pod R-Time Pod R-Time Pod R-Time Pod R-Time Pod R-Time Hod Rover R-Time Hod Rover
13. KTRL(F4)	Interfejsi Markan Interfejsi 10 Interfejsi 11 Internet 11 <t< td=""></t<>
14. Označite polje "Server" pa pritisnite ENTER Otvoriće se ekran sa listom trenutno definisanih servera	14.03 14.03 10 10 12 12 NonFIG 10 No 12 12 12 Setovanje NET Porta Net 1 Opšte Opseg Net 1 Naziv Net 1 Korisnik Klijent Server 10 TCP/IP Port 10 Auto KONEK No (1) 0K >>>

15.	NOVI(F2) za definisanje novog servera	- 20(1)221 (312)4 NY 201 100 100
	ili ako na listi već postoji server izaberite sa liste željeni	14:03 4 6.0 1 1 1
	server pa pritisnite OK(F1) ili ENTER	Server 22 Konekciju
		Naziv IP Adresa
		And a second sec
		aû
		OK V NOVI INFO
16.	Unesite parametre servera:	
	Naziv : FBIHPOS	KONETG 10 8.00 11 12 1
	Domena: fbihpos.katastar.ba	Novi Server X
	TCP/IP Port: 8080	Naziv : VekomNet
17	SNIIMI (E1)	IP Adresa : 212.200.151.145
17.	slijedi nevrotek u prothodni ekron	TCP/IP Port : 9000
	siljedi povratak u prethodni ekran.	
		SNIMI
18.	OK(F1) za prihvatanje označenog servera	
		KONFIG 10 R-0 0 5 12 12 2
		Server za Konekciju 🛛 🔀
		Naziv IP Adresa
		VekomNet 212.200.151.146
		OK V NOVI FOTT BRIST INFO
10	OK (E4)	
19.	OK (F1) za povratak u spisak interfejsa	14 04 4. 6.0 4. 12 5 2 5
		KONFIG 10 R-0 10 12 12 -
		Setovanje NET Porta 🛛 🔀
		Opstelupsegi
		Korisnik Klijentel
		Northing . Relience
		Server : VekomNet ()
		IP Adresa : 212.200.151.146
		ICP/IP Port : 9000
		Auto KONEK
		30
		0K V >>>
L		

20.	EDIT (F1)	
		14.04 6-0 H 12 B
		Interfejsi
		Interfejs Port Uredaj
		Real-Time NET1 Internet
		ASCII Ulaz
		Eksport Posl
		Nedost Tač -
		SmartAntena BT 1 ATX1230
		Internet BT 2 Nokia Phone
		ASCII Udalje-
		OK V EDIT KTRL
21.	ROVER (F2)	
		KONFIG 10 R.00 1 12 1 -
		Real-Time Hod 🗙
		R-Time Mod : Rover 17
		R-Time Pod : RTCH v3.19
		Port : Net 1
		Uredaj : Internet
		Put Francisco Manager del
		Ref Antenn · ADVNULLANTENNA ·
		a 0
		OK V ROVER TRAZI URED
22.	>>> (F6) za prelazak na stranicu NTRIP	
		KONFIG 10 R-0 0 5 12 1
		Dodatne Opcije Rovera
		Opšte NTRIP CrdSis
		Prihvati Ref.: Bilo koja primlj 🕂
		LD HET DUN ; 0
		Rof mroža : HAX(4)
		Salji kor. ID: Ne 🕩
		Korisn, ID 1 : 317561
		NOT158. 10 4
		00
		OK GGA >>>
23.	Unesite potrebne parametre:	
	Koristi NT : Da	KONFTG 10 R. 0 0 11 12 1 2
	Korisnik: FBIHPOS username	Dodatne Opcije Rovera
	Password: FBIHPOS password	Opšte NTRIP CrdSis
	Mountpnt: pristupna tačka. (Možete je ukucati ručno)	Koristi NT Da 🕩
24.	SRCE (F5) za izbor pristupne tačke - Mountpoint	Korisnik: servis
		(dalje) :
		Password:
		Mauria
		noun tpnt:
		06
		OK V SRCE >>>
1		

 26. OK (F1) III ENTER 26. OK (F1) III ENTER 27. OK (F1) 27. OK (F1) 27. OK (F1) 27. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 	26. OK (F1) ili ENTER	05 10 8:0 12 12 1P Source-Table X 1P. Source-Table X 1P. Source-Table X 1P. Source-Table Max 1MAX Majb1_RTCH K_b1_RTCH2 Najb1_RTCH2 j_DGPS Najb1_RTCH2 j_DGPS Valj_DGPS 1Diskonektowan a 0 05 6:0 1NF0 12 05 6:0 1NF0 12 1NF10 12 1 12 1 12
 27. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije a server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije a server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije	27. OK (F1)	IP Source-Table X ItPoint Identifikator MAX MAX X iMAX b1_RTCH Najb1_RTCH K_v2 iMAX_v2 b1_RTCH2 Jb1_RTCH2 j_DGPS Valj_DGPS Valj_DGPS Valj_DGPS 05 Genore 1NFIG 12 atno Opcijo Rovera X te NTRIP CrdSis
 27. OK (F1) 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije a server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 	27. OK (F1)	Identifikator Identifikator MAX iMAX b1_RTCH K_v2 b1_RTCH K_v2 b1_RTCH K_v2 b1_RTCH2 J_DGPS Valj_DGPS Valj_DGPS Valj_DGPS Valj_DGPS Nejb1_RTCH2 Najb1_RTCH2 Najb1_RTC
 27. OK (F1) 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 	27. OK (F1)	X b1_RTCH X_v2 b1_RTCH2 j_DGPS D1=konektowan
 27. OK (F1) 27. OK (F1) 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 	111A Naji 111A DGP: Naji Va1; Va1; Va1; Va1; Va1; Va1; Va1; Va1;	X iMAX b1_RTCH X_v2 iMAX_v2 b1_RTCH2 J_DGPS b1_RTCH2 Najb1_RTCH2 J_DGPS Valj_DGPS I Diskonektowan a 0 V INF0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 27. OK (F1) 27. OK (F1) 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 	Naji iHA DGP: Naji Val: NETI OK 27. OK (F1)	b1_RTCH X_v2 S b1_RTCH2 j_DGPS D1_RTCH2 J_DGPS D1_RTCH2 N=jb1_RTCH2 N=jb1_RTCH2 N=jb1_RTCH2 N=jb1_RTCH2 N=jb1_RTCH2 N=jb1_RTCH2 N=jb1_RTCH2 N=jb1_RTCH N=jb1_RTCH N=jb1_RTCH2 N=jb1_RT
 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 	111A DGP: Na ji Va 1; VA 1; OK 27. OK (F1)	C_v2 S b1_RTCH2 j_DGPS L Diskonektowan S Diskonektowan S L Diskonektowan S L DIS S L DISKONEKTOWAN S L DISKONE S L DISKONE L DISKONE L DISKONE L DISKONE L DISKON
 27. OK (F1) 27. OK (F1) 27. OK (F1) 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 	27. OK (F1)	S DGPS b1_RTCH2 j_DGPS Va1j_DGPS 1 Diskonektowan a 0 V INF0 05 06 00 112 12 10 05 10 R+0 0 112 12 10 05 10 R+0 0 112 12 10 110 Opcijo Rovers
 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 	27. OK (F1)	I I
 27. OK (F1) 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 	27. OK (F1)	USFIG 10 Rovers
 27. OK (F1) 27. OK (F1) 27. OK (F1) 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) 29. OK (F1) 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije a server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 	27. OK (F1)	I Diskonektovan INFO 05 05 10 R-00 IINFO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
27. OK (F1) INFO 27. OK (F1) Info 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server	27. OK (F1)	INF0 05 10 05 10 10 10 11 12 <
 27. OK (F1) 28. OK (F1) 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 	27. OK (F1)	05 10 R-0 H 12 H atno Opcijo Rovera
 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa Slijedi povratak u spisak insterfejs Slijedi povratak u spisak u spisak u spisak u spisak u spisak u spisak u	14	05 10 R-00 H 12 T 0 a the Opcije Rovers
28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server		a the Opcije Rovera
28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 10. Server 21. Server 22. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 23. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 24. Server 25. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 26. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 27. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 28. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 20. SHIFT + KONEK (F4) SHIFT + KONEK (F4	Double State	te NTRIP CrdSis
28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server	Dott	CEININT FUEDO 181
28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa Slijedi povratak u spisak insterfejsa 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server	Kor	isti NT
28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 14.05 14.05 14.05 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 14.05 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server Statu spisak insterfejsa 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 14.05 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 14.05 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 14.05 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 14.05 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 14.05 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 14.05 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 14.05 14.05 14.05 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 14.05 14.05 14.05		
 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa Slijedi povratak u spisak u s	Kor	isnik: servis
28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa Real-Time Hod : RTCH v3.1 SP Port : Net 15 Uredaj : Internet OK ROVER : ADVNULLANTENNA 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server	(da	lje) :
28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server	Past	sword:
 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa <i>Real-Time Mod Real-Time Mod Real-T</i>	Prince and Prince	HAV NAV
 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa <i>Ref Senzor Ref Senzor Ref Senzor ADVNULLANTENNA Ref Senzor ADVNULLANTENNA Ref Senzor ADVNULLANTENNA Ref Senzor ADVNULLANTENNA Internet Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Internet Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Internet Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Internet Interfejsi Interfejsi Interfejsi Interfejsi Internet Interfejsi Internet Interfejsi Internet Interfejsi Internet Interfejsi Internet Interfejsi Interfejsi</i>	nour	itpit. nav
 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa Slijedi povratak u spisak insterfejsa Slijedi povratak u spisak insterfejsa SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije second podešavanja konekcije SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije second podešavanja konekcije SHIFT + KONEK (F4) da provj		a (
 28. OK (F1) Podešavanja vezana za Real-Time interfejs su izvršena i slijedi povratak u spisak insterfejsa <i>Slijedi povratak u spisak insterfejsa Slijedi povratak u spisak insterfejsa <i>Slijedi povratak u spisak u spis</i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i></i>	OK	SRCE >>>
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server	28. OK (F1)	10 M
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. MIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server	Podešavanja vezana za Real-Time interfeis su izvršena i	05 4 6.0 1 1 1 1 1 1 1
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. MIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije Na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije Na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije Na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije Na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavan	slijedi povratak u spisak insterfaisa	3NFIE 10 R-0 @ -51 12
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešava		ime Mod : Rovertit
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. MIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. 05 14. 05 14	R-T	ime Pod : RTCH v3.14
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. Internet 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14 05 14 05	Bort	t . Net 1 dbl
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. MIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 10. Rover 20. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 15. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 14. D5 15. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 15. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 16. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 17. SHIFT +	Urer	dai : Internet
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. Interfejsi	IO J	Adrose :
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije NNFIG 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije NNFIG 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije NNFIG 29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije 29. SHIF	Raf	Sensor · Nenoznat dil
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server Interfejsi Interfejsi Real-Time NET1 Internet ASCI I Ulaz NHEA Izlaz 1 Eksport Posl Nedost Tač SmartAntena BT 1 ATX1230	Ref	Antena : ADVNULLANTENNA
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server Interfejst Internet		
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server Interfejsi Interfejsi Real - Time NET1 Internet ASCII Ulaz NHEA Izlaz 1- Eksport Posl Nedost Tač SmartAntena BT 1 ATX1230		30
29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije na server Interfejsi Interfejsi Real-Time NET1 Internet ASCII Ulaz NHEA Izlaz 1- Eksport Posl Nedost Tač SmartAntena BT 1 ATX1230	OK	ROVER TRAZI URED
na server Non Fig Net of the second	29. SHIFT + KONEK (F4) da provjerite podešavanja konekcije	
Interfejsi Interfejs Real-Time NET1 Uredaj Real-Time NET1 Internet- ASCII Ulaz NHEA Izlaz 1- Eksport Posl- Nedost Tač SmartAntena BT 1 ATX1230	na server	
Interfejs Part Ureda) Real-Time NET1 Internet - ASCII Ulaz - NHEA Izlaz 1- Eksport Posl- Nedost Tač - SmartAntena BT 1 ATX1230	101	erfeisi
Real-TimeNET1InternetASCII UlazNMEA Izlaz1Eksport PoslNedost Tač-SmartAntenaBTATX1230	Inte	rfejs Port Uredaj
ASCII Ulaz NHEA Izlaz 1 Eksport Posl Nedost Tač SmartAntena BT 1 ATX1230	Rea	1-Time NET1 Internet
NHEA Izlaz 1- Eksport Posl- Nedost Tač - SmartAntena BT 1 ATX1230	ASC:	II Ulaz
Eksport Posl- Nedost Tač - SmartAntena BT 1 ATX1230	NHE	A Izlaz 1-
SmartAntena BT 1 ATX1230	EKS	PORT POSI-
amar cancena pr 1 ATA1230	Neda Busi	rtAntena BT 1 ATV1920
Internet BT 2 Nokia Phone	Int	ernet BT 2 Nokia Phone
ASCII Udalje	ASC:	II Udalie
HELP HOME KRAJ KONEK IZLAZ	HEI	at

 Ako je sve u redu desiće se slijedeće: Poruka "Konektovan na NTRIP caster" Crtice iznad Ikonica za internet (@) U slučaju da se nalazite na terenu i pratite dovoljan broj satelita strelica (munja) iznad @ ikonice počinje da se krede gore/dole što znači da vaš rover prima korekcije sa Mreže 	14.06 10 R 112 R 14.06 10 R 12 R Interfejsi Port Uredaj Real-Time NET1 Internet ASCII Ulaz - - NHEA Izlaz 1 - - Eksport Posl - - Nedost Tač - - SmartAntena BT 1 ATX1230 Internet BT 2 Nokia Phone ASOII Udalje Konektowan na NTRIP caster a 0 0K Y E01 KIRL
 30. SHIFT + DISKO (F4) da prekinete vezu sa serverom: Strelica prestaje da se kreće nestaju crtice iznad @ ikonice Pojaviće se poruka "NET1: Diskonektovan" 31. OK (F1) za povratak do Osnovnog Menija Vaš prijemnik je sada podešen za rad u mreži i možete početi sa mjerenjem 	Id OB Gr Id 14 06 10 R+CO 12 12 Interfejsi Port Uredsj Interfejsi Port Uredsj Real-Time NET1 Internet = ASCII Ulaz - NHEA Izlaz - NHEA Izlaz - Nedost Tač - SmartAntena BI 1 ASCII Udalje- - NET1 Diskonektovan a 0 OK EDIT KTRL